



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



2700m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Coches febles persistentes e nhèu umida son era hònt principau de perilh.  
Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manera isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus aumentarà ath long deth dia.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manera critica, especiaument enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se facilament e arribar a mida grana.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorabla. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

## Tendéncia


A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes



pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
enDeluns 24 04 2023



Nhèu umida



2700m



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Gran**



Coches fèbles  
persistentes



2400m



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Se demore mès freqüentament lauegi naturaus.

Son probables lauegi naturaus de nhèu umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dejós des 2700 m aproximativament. De manera isolada, es lauegi pòden tanben arrosseggar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament.

(-) son encara possibles lauegi de nhèu sense cohesion de mida petita e, locaument, mejana.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida naturaus augmentarà ath long deth dia.

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion, especiaument enes pales ombrères arribentes en nauta montanha.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.

Locaument queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 24 04 2023 →



(C)BFR avalanche report

20 km



Nhèu umida



N S



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles persistentes



N S



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**

Atencion ath problema de nhèu umida. Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion.

Son probables lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar de manèra critica, especiaument enes pales ombrères arribentes. Es lauegi pòden, en part, patir un desencadenament enes coches superficiaus deth mantèth e, arténher mides granes de manèra isolada sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb era fòrta pujada de temperatures e era nauta umitat der aire, enquiat maitin se desenvoloparà ua situacion de lauegi desfavorable. Es condicions meteorologiques empediràn pendent era net ua estabilizacion deth mantèth de nhèu.

Sustot enes pales ombrères arribentes, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables.


Locaument queirà un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi. Tarde: A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense cohesion, sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDeluns 24 04 2023 →

### Eth problème de nhèu umida requerís atencion.

Non son possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida, açò se da tanben ath maitin. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ath long deth dia.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Damb es temperatures doces e era nauta umitat der aire, pendent era net eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. En côtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendéncia

En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.